

1.

1b

Diaparō tsa Basotho.

Diaparō tsa banna ke ditshega. Tshega e e dirilwe ka letlalo la nku me gotwe ke Semeremere. Semeremere se dirwa ke monna eo mogolo. Go shogwa letla ya nku mme le segoe gore e lekane ka ha pele le ka ha morago, 'me mo ditlhakoring e sa kopane. Le gone ga e hete mangole e helela ha go dimo ga one hela. E aparwa mo lethekeng 'me mo mmeleng go sa aparwa. Diaparō tsa basadi ke mosese oa letlalo ya kgomo o dirilweng ka matsetseleke ke monna oa moroki le mosegi oa mesese. 'Me ha le sena go shogoa, mosegi a le sege a le dire moseae me a le roke ka lesika ya kgomomo kgotsa ya nku. Legole letheka le siamesioe ke basadi ka bos. Letlalo ya kgomo le ne le ngwaeloa ka tshelwa le nne bōnōlō mme le segwa mosese. Mosese o o no o dirwa difea me o hunelwa ka d dikgole mo bothekekeng. Ka ha gare ga mosese o go no go jwalwa thethana. Thethana tseo ke tsa tsikitlane. Go no go aparwa tlalo ya kgomo le segwa setipana le tsone di hunelwa ka dikgole. Thethana e ne e tswalwa ka gare ga mosese. 'Me moaese o le thethana le setipana, di ne di tswalwa hela ke Makatise (Basotho). 'Me le gone di aparwa ke basadi ba mophato o o releng. 'Me mo metshamekon, e megolo, basadi ba ne ba apara dithari di tlodiwa ka letsoku. Mahumagadi a ne a apara dithari tse di gokelwang ka ditalama tsa tshipi tse di phatshimang 'me ba tlotsitse lotsoku mo go tsone. Tseeo di ne di ne di aparwa ke basadi ba dikgosi. Basimane ba

2. tswala ditshega tsa mafele a dinku a shogwa ke bo rra-bone 'me ba dire mafele. Banna ba rwala ditlhako tsa difatlha. Ba apara ditshega. Ditshega tsa basimane e ne e le tse di ditai. Dingaka di apara ditshega tsa dinku, 'me di itsiwe ka go rwala dihutshe tsa diphaha le tsa bo thikgwi, di apara dikobo tsa dinyamatsana gongwe le tlhoro ea nakedi. Ha go shule motho eo mogolo, basadi ba rwala thapo. Thapo ke letlalo ya kgomo ye le ncho, 'me le rwalwa mo tlhogong go hitlhela go heta dikgwedi di le leshome le meowe e mebedi (12).. Ha go shule w ngwana, basadi ba rwala lesika mo tlhogong. Mo ntweñ, banna ba rwala phepha, ba rwala dikolo ba sa rwale dihutshe. Mo metshamekofi, banna ba cwala maelana a

/dinyamatsana.....

dinyamatsana. Gape ba di cwala le lekgotlefi. Barwetsana ba ba batlilwefi ba cwala dithethana, 'me motlhafi ba nyecwefi, ke gone ba cwalang mesese ea matlalo a dikgomo. Mokgabo: Mokgabo oa basadi ke mmofa 'me ba thule moopa. Moopa (manyena) o dirwa ke banna ba bathudi. 'Me basadi ba di rwale mo ditsebefi le macogofi. Tshipi e e rwalwafi mo maotufi e bidwa tsela. Dibaga cone ke ditholwane taa ditlhare 'me di a thungwa ke lemao ye le hisioweifi di hololelwe losikefi di aparwe thamung le maotufi. Go rwalwa le mapetu a a phatsimafi. Mapetu a dirwa ka tshipi ea kōpōrō e tala. Basadi ba ne ba sa beole moriri, 'me ba ne ba o tlotso ka lecoku le ka sekama ba dira thitshane. Ba phatsa maamohelo matlhoifi ba dira merepo. Gape ba sila lecoku ba le tlhakanya le sekama kgotsa sebelo, 'me ba se goloke ba se bese, 'me ba se hololele ba se dire sebaga se se aparwafi mo thamufi. Ba phunya marama ka legare 'me ba olele mosidi oa mosalashupifi gone. 'Me e re ha dithō tse di hōla, go sale ditubatubi tse di ncho. Le cone di dirwa ke mongwe le mongwe. eo o ratafi go dira mokgabo ka cone. Maamohelō le ditubatubi di dirwa ke makgarebe le basadi hela. Mokgabo o mongwe gapō ke nyao. Le cone e segwa tsela e telele mo mopofi e tla go helela mo nkofi. Me go sale go le tsela e ncho me gotwe ke nyao. Le cone e dirwa ke makgarebe le basadi. Barwetsana ba bolola ha ba le dingwaga di shome le go heta moo. 'Me ga ba bolele se se segwafi gone molao wa bone ke ko re ha mosadi a tla bolelela monna, o tlaa t tlhakana tlhogo. Banna baa bolola kgotsa baa rupa. Empa ga ba kgole leino yaaka Bapedi le ha e le go kgaola monono yaaka Maxosa. Basadi ba Basotho ga ba kake ba kgaba ka ntle ga sekama le lecoku. Lecoku lea besiwa 'me le silwe le kopangwa le mahura 'me go itlodiwe ke basadi le makgarebe.

ENDS S. 311